

Maggio

[.xls](#)[.pdf](#)[.html](#)

Nome italiano	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Acetosa					mag					ott		
Acetosella					mag							
Aglio orsino					mag							
Agrifoglio				apr							nov	
Ailanto				apr						ott		
Altea					mag		lug			ott		
Arancio amaro					mag							dic
Arancio dolce							lug					dic
Asparago			mar							ott		
Asperula					mag							
Bagolaro					mag							
Barba di becco			mar						set			
Betonica				apr			lug					
Bocca di Lupo					mag							
Borsa di pastore			mar							ott		
Bugula					mag							
Calamo aromatico				apr					set			
Calendula				apr					set			
Camomilla					mag							
Camomilla romana					mag							
Cappero			mar						set			
Carciofo				apr			lug					
Cariofillata			mar						set			
Carrubo		feb						ago				
Castagno d'India				apr					set			
Chelidonia					mag							
Ciliegio					mag							
Cineraria					mag							
Cinoglossa					mag							
Cinquefoglio					mag							
Edera terrestre					mag							
Enula campana			mar							ott		
Epilobio			mar					ago				
Erba roberta					mag							
Erba ruggine					mag					ott		
Farfara			mar				lug					
Farfaraccio			mar		mag							
Felce florida			mar								nov	
Fico					mag							
Fico d'India				apr		giu						
Finocchio marino					mag			ago				
Fiordaliso					mag							

Fitolacca	apr		ago
Fragola	apr	giu	
Frangola	apr		nov
Frassino	apr	lug	
Galega		mag	
Genziana	mar		ott
Imperatoria	apr		ott
Lapazio	apr		ott
Ligustro	apr	giu	
Malvone		mag	
Mentastro	apr	lug	
Mestolaccia		mag	nov
Morine		mag	
Nocciolo	mar		ago
Noce	apr		ago
Olmo	mar		nov
Ononide	mar		set
Ortica	apr		set
Pesco	mar	giu	
Pioppo	mar		ott
Podagraria		mag	ott
Polmonaria	mar	mag	
Prezzemolo		mag	ago
Primavera	apr		ott
Prugno	mar		ago
Prugno spinoso	apr		ott
Quercia	mar		set
Quercia marina		mag	
Rosa canina		mag	set
Rosa rossa		mag	
Rosolaccio		mag	
Rovo	apr		set
Sambuco		mag	
Sanicula		mag	set
Sedano montano		mag	ott
Senecione		mag	
Serenella	mar	mag	ago
Tamerici	apr		set
Tarassaco	apr		set
Tiglio semplice	apr	lug	
Trifoglio fibrino		mag	
Tuia	apr		ott
Valeriana	apr		set